

1. Vrsta usluge	TEKUĆI RAČUN U KONVERTIBILNIM MARKAMA Tekući račun fizičkog lica je primarni poslovni račun putem kojeg Vlasnik računa prima redovne prilive sredstava po osnovu plaća, penzija, kao i ostalih naknada po osnovu stalnog radnog odnosa, kao i ostalih dodatnih uplata. Sredstva uplaćena na tekući račun zajedno sa iznosom eventualno odobrenog prekoračenja su sredstva kojima Vlasnik računa raspolaže, odnosno vrši gotovinske isplate, bezgotovinska plaćanja interno ili prema trećim licima a putem davanja direktnog naloga Banci ili korištenjem nekih od elektronskih instrumenata Banke za pristup računu (platna kartica, elektronsko bankarstvo, trajni nalog i sl).																																
2. Poslovno ime i adresa davaoca usluge	ASA Banka d.d., Trg međunarodnog prijateljstva 25, 71000 Sarajevo																																
3. Iznos usluge, oznaka valute i uslovi korištenja	Tekući račun se otvara i vodi u konvertibilnim markama. Banka može otvoriti račun na osnovu pisanog zahtjeva zainteresovanog fizičkog lica i identifikacionog dokumenta. Ne postoje ograničenja u pogledu maksimalnog ili minimalnog iznosa sredstava na tekućem računu. Banka može Vlasniku računa – rezidentu, na njegov pisani zahtjev odobriti korištenje dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu.																																
4. Trajanje ugovora	Ugovor o otvaranju i vođenju tekućeg računa fizičkom licu se zaključuje na neodređeno vrijeme. Ugovorom o poslovanju po računu, definisani su uslovi pod kojima račun postaje neaktivan, uslovi ponovnog aktiviranja neaktivnog računa, kao i uslovi pod kojim Banka vrši gašenje neaktivnog računa.																																
5. Visina i promjenljivost nominalne kamatne stope	Visina nominalne kamatne stope je 0,00% na godišnjem nivou. Kamatne stope su fiksne. Obračun kamate se vrši primjenom konformne metode. Na neaktivan račun Banka obračunava kamatu jednako kamati koju obračunava na aktivan račun (0,00% p.a. fiksno).																																
6. Efektivna kamatna stopa i ukupan iznos koji korisnik mora da plati, odnosno koji treba da mu se isplati	Ne primjenjuje se za ovaj proizvod.																																
7. Iznos i broj rata kredita i periodi u kojima dospijevaju (mjesečno, tromjesečno i dr.)	Ne primjenjuje se za ovaj proizvod.																																
8. Troškovi održavanja jednog ili više računa na kojima će se evidentirati transakcije uplata i povlačenja sredstava, izuzev ako to otvaranje računa nije samo ponuđena opcija, zajedno sa troškovima korištenja određenog sredstva otplate, kako za transakcije plaćanja tako i za povlačenja sredstava, te sve druge naknade i troškove koji proizilaze iz ugovora uz određenje da li su fiksni ili promjenljivi i uslovi pod kojima se mogu mijenjati	<table> <tr> <td>Otvaranje tekućeg računa:</td><td>Bez naknade</td></tr> <tr> <td>Vođenja računa mjesečno:</td><td>3,99 KM</td></tr> <tr> <td>- penzionerski račun</td><td>2,00 KM</td></tr> <tr> <td>- studentskog računa</td><td>Bez naknade</td></tr> <tr> <td>- računa koji je u okviru Paketa proizvoda</td><td>0,00 KM</td></tr> <tr> <td>Vođenje neaktivnog računa mjesečno:</td><td>2,99 KM</td></tr> <tr> <td>- penzionerski račun</td><td>2,00 KM</td></tr> <tr> <td>- studentski račun</td><td>Bez naknade</td></tr> <tr> <td>Trošak Obavijesti o aktivnosti računa (jednokratno)*:</td><td>2,99 KM</td></tr> <tr> <td>- penzionerski račun</td><td>2,00 KM</td></tr> <tr> <td>- studentski račun</td><td>Bez naknade</td></tr> <tr> <td>Izrada mjesečnog izvoda koji se podiže u Podružnici – po izvodu</td><td>2,00 KM</td></tr> <tr> <td>Naknada za troškove povlačenja izvještaja iz Centralnog registra kredita</td><td>5,00 KM</td></tr> <tr> <td>Izrada i slanje mjesečnog izvoda e-mailom – po izvodu</td><td>Bez naknade</td></tr> <tr> <td>Deblokada računa – vraćanje računa u status aktivan nakon provedene blokade</td><td>10,00 KM</td></tr> <tr> <td>Gašenje računa:</td><td>Bez naknade</td></tr> </table> * Trošak Obavijesti o aktivnosti računa (obavjest vlasniku računa da će se račun proglasiti neaktivnim), jednak je mjesečnoj naknadi za vođenje računa, naplaćuje se iz sredstava neaktivnog računa ukoliko ih ima. Ukoliko na neaktivnom računu nema sredstava, ova Obavijest se ne naplaćuje. * Da bi studenti ostvarili posebnu pogodnost vođenja računa bez mjesečne naknade, obavezni su dokazati status studenta na godišnjem nivou.	Otvaranje tekućeg računa:	Bez naknade	Vođenja računa mjesečno:	3,99 KM	- penzionerski račun	2,00 KM	- studentskog računa	Bez naknade	- računa koji je u okviru Paketa proizvoda	0,00 KM	Vođenje neaktivnog računa mjesečno:	2,99 KM	- penzionerski račun	2,00 KM	- studentski račun	Bez naknade	Trošak Obavijesti o aktivnosti računa (jednokratno)*:	2,99 KM	- penzionerski račun	2,00 KM	- studentski račun	Bez naknade	Izrada mjesečnog izvoda koji se podiže u Podružnici – po izvodu	2,00 KM	Naknada za troškove povlačenja izvještaja iz Centralnog registra kredita	5,00 KM	Izrada i slanje mjesečnog izvoda e-mailom – po izvodu	Bez naknade	Deblokada računa – vraćanje računa u status aktivan nakon provedene blokade	10,00 KM	Gašenje računa:	Bez naknade
Otvaranje tekućeg računa:	Bez naknade																																
Vođenja računa mjesečno:	3,99 KM																																
- penzionerski račun	2,00 KM																																
- studentskog računa	Bez naknade																																
- računa koji je u okviru Paketa proizvoda	0,00 KM																																
Vođenje neaktivnog računa mjesečno:	2,99 KM																																
- penzionerski račun	2,00 KM																																
- studentski račun	Bez naknade																																
Trošak Obavijesti o aktivnosti računa (jednokratno)*:	2,99 KM																																
- penzionerski račun	2,00 KM																																
- studentski račun	Bez naknade																																
Izrada mjesečnog izvoda koji se podiže u Podružnici – po izvodu	2,00 KM																																
Naknada za troškove povlačenja izvještaja iz Centralnog registra kredita	5,00 KM																																
Izrada i slanje mjesečnog izvoda e-mailom – po izvodu	Bez naknade																																
Deblokada računa – vraćanje računa u status aktivan nakon provedene blokade	10,00 KM																																
Gašenje računa:	Bez naknade																																

Transakcije uplata i povlačenja sredstava:

Uplata u korist tekućeg računa u KM valuti	Bez naknade
Isplata na teret tekućeg računa u KM valuti	Bez naknade
Unutrašnji platni promet – gotovinske transakcije	
Plaćanje unutar Banke na račun drugih FL	2,00 KM
Uplata na transakcijski račun pravnog lica unutar Banke	2,00 KM po nalogu
Uplata sredstava na transakcijski račun pravnog ili fizičkog lica na drugu banku	
putem kliringa od 0 do 500,00 KM	4,00 KM
Putem kliringa od 500,01 do 10.000,00 KM	4,00 KM
Iznosi transakcija KM 10.000,01 i preko / RTGS	10,00 KM
Unutrašnji platni promet – bezgotovinski nalozi	
Prenos sredstava sa računa u korist drugih računa FL unutar Banke	2,00 KM
Prenos na transakcijski račun pravnog lica unutar Banke	2,00 KM po nalogu
Prenos sredstava sa računa u svrhu izmirenja obaveza u Banci (rata kredita, pokriva duga po kartici i sl.)	Bez naknade
Prenos sredstava sa vlastitog računa u korist vlastitih računa unutar Banke	Bez naknade za prenos, uz pripadajuću naknadu za konverziju
Prenos sredstava na transakcijski račun pravnog ili fizičkog lica na drugu banku	
Putem kliringa od 0 do 10.000,00 KM	3,00 KM
Iznos transakcija KM 10.000,01 i preko /RTGS	7,00 KM

Bezgotovinska konverzija:

Konverzija u svrhu ugovaranja oročenog depozita ili ugovaranja namjenski oročenog depozita (samo za uplatu početnog iznosa oročenja)	Bez naknade
Konverzija u svrhu izmirenja obaveza u Banci (rata kredita, pokriva duga po kartici i sl.)	0,20%
EUR/KM i obrnuto	0,50%
OUT/OUT (OUT oznaka za sve ostale valute)	0,80% minimalno 2,00 KM
OUT/EUR i obrnuto	0,80%
OUT/KM i obrnuto	0,80% minimalno 2,00 KM
Iznosi manji od potuvrijednosti 5,00 EUR	0,50 KM po transakciji

Transakcije debitnom karticom vezanom za tekući račun:

Podizanje gotovine na bankomatima Banke	Bez naknade
Podizanje gotovine na bankomatima članicama BH mreže u zemlji	2,00 KM po transakciji
Podizanje gotovine na bankomatima drugih banaka u zemlji i inostranstvu:	1,50% + 12,00 KM u zemlji 1,50% + 15,00 KM u inostranstvu
Provizija za konverziju na transakcije kupovine i podizanja gotovine u inostranstvu:	1% od iznosa transakcije

Troškovi trajnog naloga za tekući račun:

Otvaranje trajnog naloga	5,00 KM fiksno, jednokratno
Plaćanje unutar Banke	1,00 KM po nalogu
Plaćanje trajnim nalogom na teret tekućih računa klijenata u korist drugih računa izvan Banke	Putem Giro Clearinga: KM 1,50- za transakcije iznosa od 0 do 10.000,00KM Putem RTGS-a: KM 6,00- za transakcije u svim iznosima

Naknade su promjenljive.

Specifikacija bankovnih uslužnih poslova i odgovarajuće cijene usluga za te poslove izražava se kao naknada/provizija i sadržana je u važećim Tarifama naknada za proizvode i usluge u poslovanju sa fizičkim licima u Republici Srpskoj. Vrste i visine naknada/provizija između ostalog određuju se prema utrošku materijala, trošku vanjskih usluga i kadrovskih resursa Banke neophodnih za izvršenje ugovora zaključenih sa Vlasnikom računa. Tarife naknada/provizija s obzirom na prethodno navedeno, su promjenjiva kategorija i mijenjaju se u skladu sa poslovnom politikom Banke, uslovljene ekonomskom opravdanošću poslovanja.

9. Informacija o obavezi korištenja notarskih usluga prilikom zaključenja ugovora

Nema obaveze korištenja notarskih usluga.

10. Informacija o obavezi zaključenja ugovora o sporednim uslugama povezanim sa osnovnim ugovorom, naročito kad je zaključenje takvog ugovora obavezno radi dobijanja usluge prema uslovima iz oglasa	Nema obaveze zaključenja drugih sporednih usluga ako se račun ugovara zasebno. Ako se račun koristi u okviru jednog od paketa usluga vezanih za tekući račun, postoje dodatne usluge koje su navedene i čija je cijena definisana u informacionom listu za konkretan paket. O uslovima korištenja dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu, Banka i Vlasnik računa zaključuju poseban ugovor, a uslovi i cijene korištenja su definisani u Informacionom listu za dozvoljeno prekoračenje. Usluge Digitalnog bankarstva (elektronsko bankarstvo, mobilno bankarstvo, SMS info servis) moguće su samo uz korištenje tekućeg računa. Opšti uslovi za korištenje konkretne usluge sa važećim naknadama iskazanim u pisanom obliku, uređuju poslovni odnos između Banke i Klijenta.
11. Kamatna stopa koja se primjenjuje u slučaju kašnjenja u izmirenju obaveza i pravila za njeno prilagođavanje, te druge naknade koje se plaćaju u slučaju neispunjenja obaveza	U slučaju nedozvoljenog prekoračenja Banka zaračunava i naplaćuje kamatu po dospjeću za nedozvoljeno prekoračenje, a Vlasnik računa je obavezan da na neizmirena dospjela potraživanja po osnovu nedozvoljenog prekoračenja plati Banci zateznu kamatu u zakonski propisanoj visini i zakonski propisanim metodom obračuna. U slučaju promjene zakonskih propisa koji tretiraju promjenu zakonske zatezne kamate, Banka će postupiti prema istim i izvršiti korekciju.
12. Po potrebi, instrumenti obezbjeđenja ispunjenja obaveza	Za uslugu otvaranja i održavanja ovog računa, Banka ne uzima instrumente obezbjeđenja.
13. Iznos naknade za prijevremeni povrat	Ne primjenjuje se na ovu vrstu usluge odnosno iste nema.
14. Pravo korisnika da na zahtjev dobije besplatnu kopiju nacрта ugovora, izuzev ako banka u vrijeme podnošenja zahtjeva korisnika ocijeni da ne postoje uslovi za zasnivanje odnosa sa korisnikom u konkretnom pravnom poslu	Korisnik na zahtjev ima pravo da dobije besplatnu kopiju nacрта ugovora, izuzev ako Banka u vrijeme podnošenja zahtjeva ocijeni da ne postoje uslovi za zasnivanje odnosa sa Korisnikom.
15. Period u kojem banku obavezuju podaci dati u pregovaračkoj fazi	Ukoliko se račun otvara na osnovu datog informacionog lista Banke, a prije potpisivanja Ugovora, ista obavezuje Banku u periodu od 8 (osam) dana od dana uručivanja informacionog lista Korisniku.
16. Uslovi polaganja novčanog depozita kod banke, ako je to uslov za odobravanje kredita, kao i mogućnost i uslovi zatvaranja kredita novčanim depozitom	Ne primjenjuje se na ovu vrstu usluge.
17. Pravo Korisnika kredita na odustanak od ugovora	Ne primjenjuje se na ovu vrstu usluge.
18. Raskid ugovora	Ugovor se zaključuje na neodređeno vrijeme. Svaka ugovorna strana može otkazati Ugovor uz otkazni rok od 14 (četnaest) dana. Vlasnik računa otkazuje Ugovor pisanim putem, uz obavezno podmirenje svih obaveza prema Banci, a koje se odnose na račun. Banka može jednostrano zatvoriti račun nakon godinu dana neaktivnosti, a sve u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima.
19. Prijevremena otplata kredita	Ne primjenjuje se na ovu vrstu usluge.